

sor. 251(7)

Folklore and notes on education and games
from Molepo I. Kgoadi -pe, 1975b
1
17

1

00-1b

Nonwane

K34/ 5

Setsumi Le Mokxekolo

Mosimane wa motsumi a tswa xo ya tsoma a e na le mpya tše lesome. A fihla a hwetša pitsa lesome di ribexilwe di bobola byale ka mothšithši wa dinose di re: Boboo. A di khurumolla a sa hwetše selô ka xare xa tsona. Ka xo ya mafélâlô a hwetša mokxekolwana a šila letsoko ka lenala.

Mokxekolwana a tswa a lekedisa mosimanyana, mosimane a namela mohlar. Mokxekolwana a fihla a rēma mohlare ka lenala a re: Semaulele semaulele, semau ngia thikhitha, semau ngiya ngina-ngina. Sehlare se wa. Ya re xe se wa mosimane a re mosimane a thôma xo re: Makuruwe ntlêlê mpya tsa ka, Makuruwe ntlêlê mpya tsa ka. Makuruwe ntlêlê mpya tsa ka, xa ne a xweletsa. Tsa tla tsa loma mokxekolo tsa mmolaya tsa mo kxeixanthša. Mosimane a foloxa a thšaba, mokxekolwana a šala a tsoxa a mo latêla a tšama a re: spere ke seporo ngia mfumana, spere ke seporo ngia mfumana byalo-byalo. Mosimane xe a mmona xore o e tla, a tsêna ka nokeng, bodibeng.

Mokxekolo nala la fetoxa sexô a kxêlêla metse. A re: "ditoko nka ditokonya, ditoko nka ditokonya! Ditoko nka ditokonya!" Mosimane a re: "Makuruwe ntlêlê mpya tsa ka! Makuruwe ntlêlê mpya tsa ka. Tsa fihla tsa loma mokxekolo tsa mmolaya. Mosimane a tswa a thšabêla xaê. Mokxekolo a šala a tsoxa a mo latêla a fihla a mo nthša ka xare xa batho a mo swara a re mpepule, a mo pepula, nthsohlole a mo sohlola bylao-byalo ba a ba ba fihla dipitseng. Mokxekolwana a re ntsenthše ka mo pitseng u be u (nthibexetsé) nkhurumêlê. A mo tsenthše ka pitseng elia mokxekolo a bong a le ka xo yôna a šila letsoko ka lenala. Nkhurumêlê u be u ribexetsé pitsa tse tsa ka. Mosimane a mo khurumêla a ribexetsa le dipitsa tsa xaxe a thšabêla xaê.

P. Mamahlanu Molepo.

Mahlodi e be e le kxosetsana, o be a le botse kudu le babô ba be ba mo rata moo ba beng ba sa rate xe a tšewa. O be a sa ke a ya xo raloka le bana ba bang a e hlwa ka xaê xabô. Le yêna o be a sa rate xo (tšeо) tšeewa. Bakxomana ba banthsi ba lete tše ding ba mo xoka a xaana.

Bofelong kxoši ya Maroteng a bitsa dinonyana tsa xaxe, dinonyana tsa hwetša Mahlodi a anexile mmela lwapeng a o letile. Dinonyana e be e le tše dinthsi am kudu. Xe di fihla tsa bokanela mmela ola, a di raka a re "Tloxang mo kxorong ya papa." Tsa fofa tsa dula sorong. Le xôna a di raka a re, "Tloxang mo sorong la papa." Tsa fofa tsa dula letlaleng, le xôna a diraka a re "Tloxang mo tlaleng leso." Tsa nopa tsa mo kuka tsa leba naê thsemong ya mošatê moo bo mmaxe ba beng ba ile xôna. O ile xe a feta xo bo mmaxe a tsama a epela a re: O sepetsé Mahlodi a kxototsane a sethoto ka ipea semlapo. Ba xabô ba re: "Xa a sepole botse ngwana wa kxoši ya rena, Mahlodi a kxototsane a sethoto ka ipea semlapo. Xe ba rialo dinonyana di be di hlakela ka yêna mo xodimo. Eitse xe di tloxa naê a apola pheta ya xaxe a e lahlêla fase, mmaxe a e tôpa xore a šale a mmôna ka yôna.

Tsa sobelêla naê xa xatso. Tsa fihla tsa mmea lwapeng la mošatê. Basadi ba mošatê ba tswa ba mo thabêla ba tlala ba letsá mekxolokwane.

4 Ba mo hlabisa kxomo ya eba mokete a napa a ba moxatsa kxoši. Ha e sa le a tsêna moo e se a ka a bolêla le tsatsi le tee xo fihlêla a eba le ngwana wa mosimanyana. Ngwana a xola a ba a disa mmaxe a sa bolele. Ngwana eo xe ba ile xo disa ba thee dinonyana. Ba re e mongwê le e mongwê a rêtê mmaxe. Ba rete ka moka, xe ba fihla xo yêna a re "xa ke tsebe rêtô sa mma, ba mo smoxe nonyana tselâ ka moka. Ba no dia byalo ka methla ba thea nonyana tše dinthsi ba no mo smoxa. Ngwana eo

a tsotêlla mmaxe xo fihlêla ka tsatsí le leng xe a tsêna, mmaxe a re xo yêna: O re xe u rête mmaxo o re ke "Mahlodi a kxototsane a mma ka ipea a sethoto semlapo." Batho ka moka ba thaba ba letša mckxolokwane xe ba e kwa a bolêla. Ba a ba ba mo hlabisa kxomo ka xoba e sa le a tsêna e se ba ka ba mo kwa a bolêla.

Basimane ba ya xo thea dinonyana xosasa, ba re xe ba rête a rête mmaxe le yêna a re: Nma ke Mahlodi a kxototsane a mma ka ipea a sethoto semlapo, ba se ke ba mo tšeêla a tla xaê le nonyana tsa xaxe tše dinthši, a tla a di fa mmaxe. Ka tsatsí le lengwê mmaxe a botša kxosi a re: "Ke nyaka xo ya xaxeso. Kxosi a dumêla, a tloxa le morwaxe ba ya xaxabô ba hwetsa noka e tletše. Mahlodi a re: Sexwaxwa khupa metse re fete ke nna Mahlodi a kxototsane a mma ka ipea a sethoto semlapo." Sexwaxwa sa re metse xa se x ešo ke a bo lesêlê, lesêlê la re xa se ešo ke a bo kwena, kwena le yôna ya re xa se ešo ke a bo kubu. Kubu ya dumêla ya khupa metse ba feta. Ba fihla xaxabô, ba xabô ba mo thabêla kudu ba mo hlabisa kxomo.

Ke ya moselana wa Nkotana.

(Ka Matloxeleng Mojapelo).

Meralokô Le Mêšomô Ya Bana

Bana ba banyennyana ba hlwa xaē le baxolo ba bôna.

Banenyana ba hlwa ba raloša maswika ba re ke banana. Ba ba šetseng ba hlalefile mosexare ba thsela kxati, ba khutêlana, ba neana bokati. Mathopama ba ya xo kxa metsi ba kxa moroxo le kxonyeng ba ya xe e šetše e le ba baxolo. Ba axa mantlwane ba apeisa xôna mantšiboya. Xe e le lehlabula bo mmabô ba ba tlêla le tša lehlabula.

Mantsiboya ba fala pitsa ba hladia, ba xotsa mollô, bo-mmabô xe ba tsêna ba hwetsa ba apeile. Xa ba na nakô ya xo tswafa.

Basimanyana ba raloša dikxomo tša maswika, ba hlalefileng ba bopa tša matsopa, madisong ba hlabo xobele. Ba kxa dikxophana tse dinyenyana ba di hlabo ka meetlwa ba phadisana, ya phalwang ba re ke kaki. Ba dia le dithwai. Tsôna ke maswika, e mong wa ponya ba kxêtha a mang xo a xaxe a ponyoloxa xore a tlê a a tsebê xo a bôna. Xe a le tsebile wa le tsea a re: Thwai kororo! Xe e se lôna yola o tla mo laetsa a re: Thwai kororo, byalo-byalo.

Xo tloxa moo ba ya xo tsoma dinonyana, xe ba ~~tenwa~~ tenwa ba ja bonte. Ba betla dithoka ba di nthsa manthla. Ke moka mongwê wa betsâ mo thoka ya xaxe e thlabileng, ba bang ba lebanthsa xôna. Mathapama xe ba xorositse diruô, ba raxa letle. Letle, ba sepela ka maoto le matsôxô, matsôxô a le ka moraxo byale ka xe motho a dutse, eo ba mo raxan: yêna a emc a sepela a thsaba, xe ba tenwa ba epela dikosa kapa ba ya mabeteng.

Ke moralokô oo ba hlakanang le banenyana. Dikosa tsa masoxana le methepa ke tsa dinaka. Masoxana a letsâ dinaka a biina ka maoto, methepa yôna e letsâ meropa ka phapa ya kubu. Meropa ye meraro e ya fetana. Methepa e meng ke ya xo hlakêla xe masoxana a biina. Le xôna le phalang a mang le a rufiwa ka dipheta. Ke kosa tsena di binwa le ke masoxana a (nyetseng) bikileng. Molaodi wa tsôna o bitšwa malokwane. Yêna xa a bini o letsâ phalafala, xe ba thôma le xe ba emisa.

~~Kxodisô ya Bana~~

ser. 251

Kxodisô ya Bana

Bana ba banenyana be laiwa ke bo mmabô xaê, ba rutwa ke bôna mesomô ya sesadi, boitswaro byo bo botse le xore ba hlomphê ba bxolo xo bôna, xore ba kxêthê mantswe xe ba bol'la le batho ba baxolo. Thutô e kxolo ba e rutwa komeng, ke moo ba laiwang tsa bosadi le xore xa a e nee monna a mo sware bysng. Xe a raotse xa a sa dumêlêlwa xo raloka le basimane.

Mantseboya o dula ka xaê. Ba thea dinonyana le dinyepo. Xe a nywetswe xa a sa dumêlêlwa xo dula metseng, ba re ke motho wa batho. Boxolo-xolo ba be ba hlahlobya kxwedding e ngwê le e ngwê ya boraro xo bôna xore ba sa lokile. Ba hlahlobya ke bakxekolo. Xe ba hwetsa a senyexile o nthšiwa dithakeng, o xoboxile ke mosadi.

8

Kxasikax Kxodisô ya Bana

Basimane

Mosimanyana xo tloxa byaneng o rutwa boxale xo mamêlla bohloko, xe a ka re xo hlabya ke mootlwa a lla ba tla re u mosadi, monna xa a lle. O laiwa ke banna kxorong a nyatse xo sika le banenyana. Ya ka hliwang le banenyana o tla hwetsa ba bang bo mo epela ba re! "Mmabanenyaneng kxatla mpiping" O laiwa xoba basadi xa ba ralokelwe. Molaô o moxolo wa banna o o rutwa thabeng, e leng moo a tlang xo phêtha bonna xôna. Lesoboro le xe le ka ba le ditedu ke ngwana le tabeng tsa banna xa le na polêlô.

Taba tse, xo tee le tsa kxôrô le
nakô tsa ngwaxa di laodisa ke
Maisa Molepo.

ser. 251

9

Kxôrô

Kxôrô ke moo banna ba dulang xôna, ba šomêla xôna, ba rêra melato xôna, ba jêla xôna. Banna ba ya ka xaê ka xo rôbala. Motse o mong le o mong o na le kxôrô ya ôna. Xe motho a tsêna motseng o tsêna ka lesoro la kxôrô, a hwetša banna kxorong.

Kxôrô e axilwe ka mafatê a betlilweng, e tîle xo eleletsâ le mohla wa dira. Moeti xe a fihla motseng wa dumedisâ, ba mo dumêla, yaba ba mmotšisa maphelô le madireng a moo a tswang, le bôna ba mo anexêla tsa xabô bôna. Moeti o fiwa dijô xôna kxorong, monna. Ha e le mosadi xe a dumedisitse o fetêla ka lwapeng basading ba bang. Be ba sa rate motho ya ka fetang le tlala, ba re "mpa xa e thsele noka." Ka mokxwa oo moeti ya fetang ba mo phexêlêla xore a je a tse a feta.

Ha e le ya phirimaletsweng, yêna xe ba feditse tsa ditumedisô, ba mmexa xo monga motse, ke yêna ya ka mofang malaô le dijô. Xe e le mmapatši ka moraxo xa tumedisô ba mmexa xo mong a motse, mmapatši a nthša sengwê sa tseo a bapatsang a loba kxosi ya amoxêla madume a xaxe. Ke moka o tswêla pele papatsong ya xaxe.

Banna xe ba dutse kxorong, ba dula ditulong, bašimane ba dula fase ba theélêtsâ banna xe ba bolêla, xa ba die lesata kapa xo tsêna tabeng tsa banna xe e se fêela moo ba ka botšiswang potsô ba ba araba yaba xo lekane. Bašimanyana ba xoletsâ wa bôna mollô thokô, dibeso di pedi kxorong. Ke bôna ba rongwang xo tsea dijô le xo busetsâ mexopo ka xaê. Banneng xo dula fêela ba šetseng ba xotsé ba e na le hlaloxanyô ya ditaba. Mašoboro xe a ipôna boxolo a be a senya dilô ka boomo le kxomo ba e bolaya naxong ba e ja. Xe mong a yôna a re o dia molato banna ba be ba re xo kxosi "Wetsâ batho ba bay ba xootse, xobane lešoboro le be le sa lefiswe, lešoboro

10

10 conf. ba be ba le swanthša le mpya.

Mošimane xe a wetše le xe e le o monyenyne ya ka bang le lemô tše 15, ke monna, xe ntwa e etšwa o tše marumô a ya; ke monna. Athe lesoboro la lemô tše 30 xa le ye; ke ngwana. Mašoboro a maxolo a be a axa seruthuthu kxorong a lala xôna, a manyenyane a lala ka xaê le bo mmabô.

Banenyana ba mathisa ba lala ka mothopeng le bo makxolwa bôna. Ba be ba swana le masoboro ka xohle le xe a letswe ngwana wa xaxe wa bolawa, le xo sêkwa xa a sekwe. Kôma e be e le yôna nthô e kxolo e beng e dia motho xore e be monna kapa mosadi, xobane le xe a raotše xe a se a wêla xa se selô.

Maisa Molepo

END S.251.